


A.



Ke Eng se se Farologaneng?

A o ka kgona go bona dilo tse tharo tse di sa tshwaneng fa gare ga setshwantsho A le setshwantsho B? Kwala dikarabo tsa gago mo meleng e e fa tlase fano mme o bo o feleletsa ditshwantsho tseno ka go di tsenya mebala. NTLHA E E KA THUSANG: Bala Ekesodo 28:9-12, 33, 36, 37.

1

.....

2

.....


3

.....

4. Ke setshwantsho sefe se se siameng, a ke se se ka fa mojeng kgotsa se se ka fa molemeng?

.....

B.



TSE GO KA TLOTLIWANG KATSONE: Lefoko “boitshepo” le kaya eng? Ke eng fa go le botlhokwa gore baobamedi ba ga Jehofa ba nne boitshepo? O ka bontsha jang gore o leka go nna boitshepo? NTLHA E E KA THUSANG: Bala 2 Bakorintha 7:1.

DILO TSE DI KA DIRWANG KE LELAPA: Dira gore leloko lengwe le lengwe la lelapa le dire dipatlisiso ka seabe se moperesiti yo mogolo a neng a na le sone kwa Iseraele. Morago ga moo, kopanang mme lo tlhalose gore lo ithutile eng. Ka sekai, mangwe a maikarabelo a moperesiti yo mogolo e ne e le afe? NTLHA E E KA THUSANG: Bala Lefitiko 9:7; Duteronome 17:9-11. Jesu Keresete o itshupile jang gore ke Moperesiti yo Mogolo yo o molemo go gaisa? NTLHA E E KA THUSANG: Bala Bahebera 4:14-16; 7:26-28; 9:11-14.

1. Matfoko a a mo sethathathathogong. 2. Maja e a onikise mo magereng. 3. Ditsidima mo makantseng. 4. E e ka fa molemeng.